

t11_tmap_1 (TMGQbMGRjKiUafbyhe- VUAVrB2xsbv43mVwV)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_tsep_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k2_xboole_0 X1 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (l1_pre_topc X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \wedge (((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0)) \wedge ((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((\neg v2_struct_0 (k1_tsep_1 X0 X1 X2)) \wedge (v1_pre_topc (k1_tsep_1 X0 X1 X2)) \wedge (m1_pre_topc (k1_tsep_1 X0 X1 X2) X0)) \quad (7) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(X2 = k2_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3. (X3 \in X2) \Leftrightarrow ((X3 \in X0) \vee (X3 \in X1))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.((\neg v2_struct_0 \\ & X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow (\forall X3.((\neg v2_struct_0 X3) \wedge ((v1_pre_topc \\ & X3) \wedge (m1_pre_topc X3 X0)) \Rightarrow ((X3 = k1_tsep_1 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (u1_struct_0 \\ & X3 = k2_xboole_0 (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X2)))))) \end{aligned} \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge (m1_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (\\ & \forall X2.((\neg v2_struct_0 X2) \wedge (m1_pre_topc X2 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 (k1_tsep_1 X0 X1 X2))) \Rightarrow (\neg (\forall X4. \\ & (m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (X4 \neq X3)) \wedge (\forall X4.(m1_subset_1 \\ & X4 (u1_struct_0 X2)) \Rightarrow (X4 \neq X3)))))) \end{aligned}$$